

Propisana su nova pravila izdavanja računa, u skladu sa izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u

Izvor: PK Tatić

Ministar finansija doneo je *Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost*, koji je objavljen u *Službenom glasniku RS* broj 127/21 od 24. decembra 2021. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, što je **1. januara 2022. godine**.

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u izvršene su sa ciljem usaglašavanja pravila izdavanja PDV računa sa propisima iz oblasti fiskalizacije i elektronskog fakturisanja. Osim toga, **propisan je novi obavezan element avansnog računa**.

Prema dopunjenom članu 188. Pravilnika o PDV-u, **u slučaju avansnog plaćanja, obveznik PDV-a koji prima avansnu uplatu**, a koji je po osnovu prijema avansne uplate poreski dužnik u skladu sa *Zakonom o PDV-u*, **izdaje račun koji sadrži sledeće podatke**:

1. naziv, adresu i PIB obveznika - izdavaoca računa;
2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
3. naziv, adresu i PIB obveznika - primaoca računa;
4. osnov za avansno plaćanje i **datum prijema avansa**;
5. iznos avansne uplate;
6. poresku stopu koja se primenjuje;
7. iznos obračunatog PDV-a.

Iskazivanje datuma prijema avansa kao elementa avansnog računa bila je PKT preporuka, o kojoj smo pisali u časopisu i u Knjizi o PDV-u, a i praksa koju smo svojevremeno uveli prilikom izdavanja naših avansnih računa. Iskazivanje ovog elementa od posebnog značaja je u slučaju kada je avans uplaćen poslednjeg radnog dana u mesecu, a stvarni datum izdavanja avansnog računa početkom

narednog meseca.

Sa ciljem usaglašavanja pravila izdavanja računa sa propisima iz oblasti fiskalizacije i elektronskog fakturisanja, propisuje se:

- opšte pravilo da se fiskalni račun koji obveznik izdaje u skladu propisima o fiskalizaciji smatra računom u smislu *Zakona o PDV-u*;
- izuzetak kada se fiskalni račun u skladu sa propisima o fiskalizaciji ne smatra računom u smislu *Zakona o PDV-u*;
- sadržina računa koji obveznik izdaje po sopstvenom opredeljenju pored fiskalnog računa;
- da podatak o mestu izdavanja računa nije obavezan element računa koji se izdaje kao elektronska faktura.